

SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Godina III - Broj 14

Četvrtak, 23. juni/lipanj 1994.
SARAJEVO

Za svaki broj posebno se
utvrđuje cijena
Žiro-račun 10100-603-1396

254

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O DOPUNI UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O SLUŽBI U ARMII REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o službi u Armiji Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 11/92, 8/93, 17/93 i 1/94) iza člana 100a. dodaje se novi član 100b. koji glasi:

"Odredbe ove uredbe koje se odnose na prijem u aktivnu vojnu službu neće se primjenjivati za vrijeme ratnog stanja."

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1665/94
16. juni 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

255

Na osnovu čl. 2. i 16. Zakona o pomilovanju ("Službeni list SRBiH", broj 17/77 i "Službeni list RBiH", broj 6/92) i člana 49. stav 2. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. juna 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O ABOLICIJI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

I

Oslobadaju se od daljeg krivičnog gonjenja, odnosno daljeg izvršenja kazne zatvora, u cilju razmjene za lica zarobljena od strane agresora:

1. MEDAN RANKO
2. VUKOVIĆ MARKO
3. KAFKA DEJAN
4. VELJKOV NEMANJA
5. VUJIĆIĆ VERICA

II

Odluku će provesti Državna komisija za razmjenu ratnih zarobljenika.

III

Odluka stupa na snagu danom izvršenja razmjene ratnih zarobljenika.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-248-403/94
15. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

256

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. juna 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU SUDIJA REDOVNIH SUDOVA

I

Razrješava se dužnosti sudije Višeg suda u Sarajevu DAUT BIBIĆ, na lični zahtjev, radi odlaska na novu dužnost.

II

Za sudiju Višeg suda u Tuzli bira se FIKRETA VRANJKOVINA, raniji sudija Osnovnog suda u Tuzli.

III

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-410/94
15. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

257

Na osnovu čl. 2. i 6. Zakona o pomilovanju ("Službeni list SRBiH", broj 17/77 i "Službeni list RBiH", broj 6/92) i člana 49. stav 2. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 16. juna 1994. godine, donijelo je

ODLUKU**O ABOLICIJI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI****I**

Oslobadaju se od daljeg krivičnog gonjenja, odnosno daljeg izvršenja kazne zatvora, u cilju razmjene za lica zarobljena od strane agresora:

1. SAVIĆ (Dušan) MILAN, 1965.
2. KALKAN (Stevan) RADOSLAV, 1960.
3. MARJANOVIĆ (Zdravko) MILENKO, 1971.
4. ČELIĆ (Boško) DUŠAN, 1958.
5. VUKOBRATOVIĆ (Duro) MILOŠ, 1950.
6. DORDIĆ (Savo) ZDRAVKO, 1967.
7. ČEČEZ (Obren) PETAR, 1962.
8. ŠIPOVAC (Dorde) RADOMIR, 1966.
9. STOLICA (Jovo) RADMILO, 1935.
10. AVRAMOVIĆ (Ratko) DRAGO, 1944.
11. MAGAZIN (Branko) MILORAD, 1970.
12. MAGAZIN (Branko) RADENKO, 1974.
13. ŠARAN (Borislav) ŽELJKO, 1971.
14. MAGAZIN (Mitar) MLADEN, 1945.
15. MOJEVIĆ (Maksim) NOVO, 1949.
16. MILIČEVIĆ (Vaso) MIROSLAV, 1940.
17. KULJANIN (Zdravko) DAVOR, 1961.

II

Odluku će provesti Državna komisija za razmjenu ratnih zarobljenika.

III

Odluka stupa na snagu danom izvršenja razmjene ratnih zarobljenika.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-248-411/94
15. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

258

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. juna 1994. godine, donijelo je

ODLUKU**O RAZRJEŠENJU REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIČA****I**

Razrješava se dužnosti Republičkog javnog pravobranioca KURAICA SIMO, na lični zahtjev.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-413/94
15. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

259

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. juna 1994. godine, donijelo je

ODLUKU**O RAZRJEŠENJU JAVNIH TUŽILACA****I**

Razrješava se dužnosti Osnovnog javnog tužioca II u Sarajevu SERDAREVIĆ REFIK, radi samovoljnog napuštanja dužnosti i nedolaska na posao.

II

Razrješava se dužnosti zamjenika Osnovnog javnog tužioca u Zenici GUŠIĆ MINA, na lični zahtjev.

III

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-414/94
15. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

260

Na osnovu člana 15. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o vršenju inostranih poslova ("Službeni list RBiH", br. 18/92 i 24/92), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. juna 1994. godine, donijelo je

ODLUKU**O RAZRJEŠENJU GENERALNOG KONZULA U GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE U ISTAMBULU****I**

Razrješava se MUSTAFA DŽONLAGIĆ dužnosti generalnog konzula u Generalnom konzulatu Republike Bosne i Hercegovine u Istanbulu.

II

Ovu odluku izvršit će ministar vanjskih poslova.

III

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-418/94
15. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

261

Na osnovu člana 16. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 14/92, 18/92, 3/93 i 22/93), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. juna 1994. godine, donijelo je

ODLUKU**O IZBORU RATNIH PREDSEDNIŠTAVA SKUPŠTINA OPŠTINA STOLAC, VOGOŠĆA I BRATUNAC****I**

U Ratno predsjedništvo Skupštine opštine Stolac, biraju se:

1. DIZDAR MEHMED, za predsjednika Predsjedništva,
2. MULAĆ MEHO, predsjednik Izvršnog odbora opštine Stolac (predsjednik Kluba odbornika SDP),
3. MAHMUTOVIĆ IBRO, sekretar Opštinskog sekretarijata odbrane,
4. HODŽIĆ MAHMUT, komandant OŠ CZ,
5. PIRIĆ DŽEMAL, predstavnik Kluba odbornika SDA,
6. HASANAGIĆ SUADA, član Predsjedništva,
7. KOVAČIĆ ŠUDO, član Predsjedništva,
8. MAHMUTČEHAJIĆ MIRSAD, član Predsjedništva i
9. DULIĆ TAHIR, član Predsjedništva.

II

U Ratno predsjedništvo Skupštine opštine Vogošća, biraju se:

1. KARAHMET HALIL, za predsjednika,
2. HARBINJA ČAMIL, za člana (načelnik SJB Vogošća),
3. HODŽIĆ SEAD, za člana (predsjednik Izvršnog odbora opštine),
4. KADRIĆ FETAH, za člana (komandant Opštinskog štaba CZ),
5. ALIĆ MEVLUDIN, za člana (sekretar Sekretarijata za NO),

6. ZLATARAC MEHMED, za člana (predsjednik Kluba odbornika SDA),
 7. IBIŠEVIĆ ABDULAH, za člana (odbornik Kluba SDA),
 8. ČURČIĆ MARIJAN, za člana (predsjednik Kluba odbornika SVOP-a),
 9. Delegirane Klub odbornika SVOP-a iz reda SRS.

III

U Ratno predsjedništvo Skupštine opštine Bratunac, biraju se:

1. ALIĆ ZAJKO, dipl. ing. za predsjednika,
2. SINANOVIĆ REŠID, dipl. prav. za sekretara,
3. MAJSTOROVIĆ AVDO, dipl. pravnik za predsjednika Izvršnog odbora,
4. OMEROVIĆ SADIK, dipl. ing. za sekretara Sekretarijata za odbranu,
5. HUŠIĆ VEKAZ, za načelnika Stanice javne bezbjednosti,
6. MEMIŠEVIĆ ŠAČIR, za komandanta Štaba CZ,
7. BEĆIROVIĆ DŽEMAIL, za člana,
8. KARAMUJIĆ ARMIN, za člana,
9. SELIMOVIC SADIK, za člana,
10. BEĆIREVIĆ TEUFIK, za člana
11. ŠABIĆ VEIZ, za člana,
12. GOLIC EJUB, za člana,
13. SALIHOVIĆ MIDHAT, za člana,
14. HASANOVIĆ HAJRUDIN, za člana,
15. MUSTAFIĆ BEGO, za člana - ispred Kluba odbornika SDA,
16. SMAJIĆ IBRO, za člana - ispred Kluba odbornika SDA,
17. DELIĆ ŠEFIK, za člana - ispred Kluba odbornika SDA,
18. PAŠALIĆ SEAD, dipl. ecc. za člana Ratnog predsjedništva u Sarajevu,
19. AHMIĆ ABDULAH, dipl. ing. za člana Ratnog predsjedništva u Sarajevu.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-419/94
 15. juna 1994. godine
 Sarajevo

Predsjednik
 Predsjedništva RBiH,
 Alija Izetbegović, s. r.

262

Na osnovu člana 15. Zakona o vršenju inostranih poslova ("Službeni list RBiH", br. 19/92 i 13/94), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 22. juna 1994. godine, donijelo je:

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I POSTAVLJENJU AMBASADORA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI HRVATSKOJ SA SJEDIŠTEM U ZAGREBU

I

Razrješava se dužnosti ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, dr BISERA TURKOVIĆ, radi odlaska na drugu dužnost.

II

Za ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, postavlja se dr KASIM TRNKA, dosadašnji ministar pravosuđa i uprave Republike Bosne i Hercegovine.

III

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-433/94
 22. juna 1994. godine
 Sarajevo

Predsjednik
 Predsjedništva RBiH,
 Alija Izetbegović, s. r.

263

Na osnovu čl. 2. i 16. Zakona o pomilovanju ("Službeni list SRBiH", broj 17/77 i "Službeni list RBiH", broj 6/92) i člana 49. stav 2. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 22. juna 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O ABOLICIJI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

I

Oslobadaju se od daljeg krivičnog gonjenja odnosno daljeg izvršenja kazne zatvora u cilju razmjene za lica zarobljena od strane agresora:

1. BRADAŠEVIĆ (Mitar) MARKO
2. PAVLOVIĆ (Miodrag) BRANIMIR
3. TODOROVIC (Milorad) DRAGAN
4. KARADŽIĆ (Miloš) MIODRAG
5. KOPRIVICA (Filip) RANKO

II

Odluka stupa na snagu danom izvršene razmjene, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-248-434/94
 22. juna 1994. godine
 Sarajevo

Predsjednik
 Predsjedništva RBiH,
 Alija Izetbegović, s. r.

264

Na osnovu člana 16. Zakona o obrazovanju i radu okruga ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 14/92, 18/92, 3/93, 22/93 i 13/94), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 22. juna 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZBORU RATNIH PREDSEDNIŠTAVA SKUPŠTINA OPŠTINA SREBRENICA, KALINOVIK I KUPRES

I

U Ratno predsjedništvo Skupštine opštine Srebrenica, biraju se:

1. SALIHOVIĆ FAHRUDIN, za predsjednika Predsjedništva
2. FEJZIĆ HAMDIA, za predsjednika Izvršnog odbora opštine
3. HASANOVIĆ SULJO, za načelnika Odjeljenja Ministarstva odbrane
4. MEHOLJIĆ HAKIJA, za načelnika Stanice javne bezbjednosti
5. AVDIĆ HAJRUDIN, predsjednik Kluba odbornika SDA
6. EFENDIĆ MURAT

II

U Ratno predsjedništvo Skupštine opštine Kalinovik, biraju se:

1. PANDŽO HASAN, za predsjednika
2. DIPA SEAD, za potpredsjednika
3. HATIBOVIĆ SULEJMAN, za člana
4. HADŽIĆ ZIJO, za člana
5. SMEČANIN OSMO, za člana

III

U Ratno predsjedništvo Skupštine opštine Kupres, sa sjedištem u Bugojnu, biraju se:

1. ALIJEVIĆ EKREM, za predsjednika
2. MEŠAN AMIR, za potpredsjednika
3. HOROZOVIĆ AKIF, za sekretara
4. UGARAK RAMO, za finansije
5. MEŠAN OSMAN, za IPD

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-436/94
22. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

265

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 22. juna 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

**O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG
PREDUZEĆA NOVINSKE AGENCIJE BOSNE I
HERCEGOVINE "BIH PRESS" SARAJEVO**

I

Daje se saglasnost na Statut Javnog preduzeća Novinske agencije Bosne i Hercegovine "BiH PRESS", koji je usvojio Upravni odbor "BiH PRESS" na sjednici od 23. aprila 1994. godine.

II

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-07-437/94
22. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

266

Na osnovu člana 44. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 25/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

**O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI
- PROGRAMA KULTURNE, OBRAZOVNE,
TEHNIČKE, NAUČNE I SARADNJE NA PRUŽANJU
MEDICINSKE POMOĆI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ISLAMSKO
REPUBLIKE IRAN ZA PERIOD
OD 1994. DO 1999. GODINE**

Član 1.

Ratifikuje se Memorandum o suglasnosti - Program kulturne, obrazovne, tehničke, naučne i saradnje na pružanju medicinske pomoći između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Iran za period od 1994. do 1999. godine, potpisan 1. maja 1994. godine u Teheranu, u originalu na perzijskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma u prevodu na bosanski jezik glasi:

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI

**PROGRAM KULTURNE, OBRAZOVNE, TEHNIČKE,
NAUČNE I SARADNJE NA PRUŽANJU
MEDICINSKE POMOĆI**

IZMEĐU

**VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I
VLADE REPUBLIKE IRAN
ZA PERIOD OD 1994. DO 1999. GODINE**

Vlada Republike Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Iran (u daljem tekstu: dvije strane) sa željom da unaprijede prijateljske odnose koji postoje između naroda Bosne i Irana, dogovorile su se da prošire saradnju u skladu sa ovim programom za kulturnu, obrazovnu, tehničku, naučnu i medicinsku razmjenu.

Poglavlje jedan**Nauka i više obrazovanje**

Član 1.

Dvije strane će podsticati uspostavljanje odnosa i saradnje između njihovih viših škola i istraživačkih organizacija.

Član 2.

Za vrijeme važenja ovog dokumenta, dvije strane će razmjenjivati informacije, knjige, fotografije, filmove, mikrofilmove i rukopise koji se odnose na polje naučnog i obrazovnog rada.

Član 3.

Za vrijeme važenja ovog dokumenta, bosanska strana će pokušati da dodijeli iranskoj strani četiri postdiplomske stipendije (uključujući podmirenje svih troškova studija) u oblasti građevinarstva i u oblasti bosanskog jezika i književnosti.

Član 4.

Za vrijeme važenja ovog dokumenta, iranska strana će pokušati da dodijeli bosanskoj strani dvadeset postdiplomske stipendija, u oblastima kao što su političke nauke, teologija, perzijski jezik i književnost. Što se tiče ostalih oblasti studija, stipendije će biti razmjenjivane uz uzajamne dogovore u skladu sa kriterijima koje treba ustanoviti u tu svrhu.

Član 5.

Dvije strane se slažu da porodice članova njihovih obrazovnih tijela koji studiraju na institutima i višim školama druge strane, budu izuzeti od školarine.

Član 6.

Dvije strane se slažu da cijene i priznaju certifikate i diplome od strane instituta višeg obrazovanja druge strane.

Član 7.

Bosanska strana će ponovno ustanoviti Odsjek za perzijski jezik na Sarajevskom filološkom fakultetu i obezbijediti potrebne uslove za prijem profesora perzijskog jezika iz Irana.

Član 8.

Iranska strana će ustanoviti Odsjek za bosanski jezik na Filološkom fakultetu u Teheranu i obezbijediti potrebne uslove za prijem profesora bosanskog jezika iz Bosne.

Član 9.

Za vrijeme važenja ovog dokumenta, dvije strane će davati i inicirati potpisivanje sporazuma između svojih univerziteta i istraživačkih instituta.

Član 10.

Za vrijeme važenja ovog dokumenta dvije strane će pružati svoje programe naučne razmjene putem učešća na kursovima, konferencijama, seminarima i akademskim skupovima vima univerziteta i naučnih i istraživačkih instituta druge strane.

Član 11.

Za vrijeme važenja ovog dokumenta dvije strane će po pet eksperata druge strane, u cilju razmjene informacija i iskustava u oblasti stručnog, poljoprivrednog i industrijskog obrazovanja u trajanju od dvije sedmice.

Poglavlje dva**Kultura i umjetnost**

Član 12.

Za vrijeme važenja ovog dokumenta dvije strane će razmjenjivati informacije, iskustva, knjige, publikacije, fotografije, filmove, mikrofilmove u oblasti kulture, književnosti, filma, turizma, arheologije, antropologije i umjetnosti.

Član 13.

Dvije strane će pokušati da razmjenjuju i prevedu na jezik korisne knjige iz oblasti kao što su nauka, istorija, religija. One će takođe podsticati saradnju između izdavačkih kuća.

lanje odnosa i saradnje
skih organizacija.

ta, dvije strane će razm-
e, filmove, mikrofilmo-
naučnog i obrazovnog

nta, bosanska strana će
ri postdiplomske stipen-
škova studija) u oblasti
zika i književnosti.

enta, iranska strana će
lvađeset postdiplomskih
itičke nauke, teologija i
e ostalih oblasti studija,
amne dogovore u skladu
i svrhu.

članova njihovih diplo-
na i višim školama druge

riznaju certifikate izdate
druge strane.

oviti Odsjek za perzijski
ultetu i obezbijediti neo-
rzijskog jezika iz Irana.

ek za bosanski jezik na
obezbjediće neophodne
jezika iz Bosne.

ta, dvije strane će prou-
na između svojih univer-

ta dvije strane će proširi-
putem učešća na kratkim
na i akademskim skupo-
skih instituta druge stra-

ta dvije strane će primiti
razmjene informacija i
vrednog i industrijskog

ta dvije strane će razm-
publikacije, fotografije,
blasti kulture, istorije,
ije, antropologije i reli-

ene i prevedu na svoje
to su nauka, istorija i
dnju između izdavačkih

Član 14.

Dvije strane će podsticati saradnju između svojih muzeja.

Član 15.

Dvije strane će unapređivati saradnju između odgovara-
jućih organizacija koje se bave održavanjem, opravkom i re-
konstrukcijom džamija i umjetničkih djela. S tim u vezi, iranski
eksperti će saradivati na rekonstrukciji džamija oštećenih u
nametnutom ratu.

Član 16.

Iranska strana će pomagati bosanskoj u zaštiti i obnovi
knjiga oštećenih u nametnutom ratu putem razmjene informa-
cija i potrebnog materijala.

Član 17.

Dvije strane će obezbjeđivati potrebne preduslove za us-
pjeshno održavanje umjetničkih izložbi druge strane.

Član 18.

Dvije strane će saradivati u nastupima na međunarodnim
festivalima i izložbama na temu: "Posljedice nametnutog rata u
Bosni".

Član 19.

Dvije strane će pozivati eksperte druge strane za učešće na
njihovim sajmovima knjiga i filmskim festivalima. Pozivi, za-
jedno sa ostalim organizacijskim i finansijskim specifikacija-
ma, bit će dostavljeni drugoj strani najmanje dva mjeseca
unaprijed.

Član 20.

Dvije strane će suradivati na pripremi filmova i slajdova o
drujoj strani.

Član 21.

Za vrijeme važenja ovog dokumenta, dvije strane će razm-
jenjivati umjetničke grupe i umjetnike u cilju posjete drugoj
strani i izvođenja njihovih programa.

Poglavlje tri

Radio, televizija i štampa

Član 22.

Dvije strane se slažu da IRNA i BH PRESS otvore svoje
kancelarije u Sarajevu i Teheranu, obostrano, u cilju razvijanja
odnosa između novinskih agencija dvije države.

Član 23.

Dvije strane će obezbijediti neophodne zakonske, profesio-
nalne i tehničke preduslove za izvještaje i fotografije druge
strane, koji će biti poslani da pokrivaju oblast informisanja u
Teheranu i Sarajevu.

Član 24.

Dvije strane se slažu da iranske i bosanske organizacije
radio-televizije treba da saraduju na relevantnim područjima
(npr. vijesti, program, tehnička oblast, obučavanje), a o čemu
će detalji biti razrađeni na sastancima zvaničnika dviju organi-
zacija.

Član 25.

Dvije strane se slažu da razmjenjuju ekspertne timove u
cilju pomaganja bosanskoj organizaciji radio-televizije ošte-
ćenoj u toku trajanja nametnutog rata.

Član 26.

Dvije strane će podsticati saradnju na području vijesti,
programa, u tehničkoj oblasti i u običavanju između dvije
radiotelevizijske organizacije putem razmjene profesionalnih
informacija. One će takođe jedna drugoj obezbijediti uslove za
obuku eksperata.

Poglavlje četiri

Sport i turizam

Član 27.

Dvije strane će podsticati drugu stranu za učešće na me-
đunarodnim turnirima koji će biti održavani u obje zemlje

raznim prilikama. One će takođe podsticati razmjenu eksper-
tnih timova u polju sporta.

Član 28.

Dvije strane će razmjenjivati turističke informacije i isku-
stva i ohrabrivati turizam i saradnju između njihovih turističkih
agencija.

Poglavlje pet

Medicinska pomoć i liječenje

Član 29.

Ured Crvenog polumjeseca (IRI) će biti otvoren u Sarajevu
u cilju pružanja medicinske pomoći i usluga liječenja.

Član 30.

Iranska strana će nastojati da bosansku stranu snabdijeva
informacijama vezanim za medicinu i liječenje u koju svrhu će
biti razmjenjivane ekspertne delegacije.

Član 31.

Dvije strane se slažu da uzimaju učešće na medicinskim
simpozijumima i seminarima koje bude organizovala druga
strana.

Član 32.

Iranska strana se slaže da bosansku stranu opskrbljuje
informacijama o proizvodnji i održavanju ortopedskih poma-
gala.

Član 33.

Dvije strane se slažu da razmjenjuju informacije i ekspertne
timove za prevenciju epidemija.

Poglavlje šest

Opšte odredbe

Član 34.

Sve aktivnosti predviđene ovim programom bit će realizo-
vane u skladu sa važećim zakonima i propisima obje države.

Član 35.

Razmjenjena nota i priprema detalja vezanih za ovaj program
bit će realizirani preko diplomatskih kanala ili razmjenom
delegacija.

Član 36.

Država koja šalje delegaciju će najmanje dva mjeseca prije
posjete obavijestiti drugu o pojedinostima, radnom programu
takvih delegacija. Domaćin će u roku od mjesec dana od
prijema obavještenja poslati svoj odgovor.

Član 37.

One aktivnosti koje su započete u skladu sa odredbama
ovog programa, ukoliko ne budu završene po isteku utvrđenog
roka trajanja istog, bit će nastavljene do kraja u skladu sa ovim
programom.

Član 38.

Troškovi kratkih posjeta (ne duže od dvije sedmice) poje-
dinaca i delegacija bit će snošeni na slijedeći način, ukoliko ne
bude drugačije dogovoreno direktnim sporazumom između
relevantnih organizacija:

- strana koja dolazi u posjetu snosit će troškove za međuna-
rodno putovanje svojih pojedinaca ili delegacija;
- strana koja je domaćin snosit će troškove smještaja i
poslovnih putovanja u zemlji tih pojedinaca i delegacija.

Član 39.

Sva humanitarna pomoć i pokloni koji imaju naučnu, kul-
turnu i vjersku namjenu bit će izuzeti od carinskih dažbina od
strane Bosne i Hercegovine.

Ovaj program u šest poglavlja i tridesetdevet članova je
potpisan u Teheranu dana 1. maja 1994. godine u dva original-
na primjerka na perzijskom i engleskom jeziku, s tim da su oba
primjerka podjednako autentična. U slučaju razlika u interpre-
taciji teksta, prevlađaće engleska verzija.

Ovaj memorandum o suglasnosti stupit će na snagu od dana
njegovog potpisivanja i važiće pet godina. Sve uzajamne oba-

veze preuzete ovim memorandumom o suglasnosti važit će u skladu sa bilateralnim sporazumima zaključenim između odgovarajućih ministarstava dviju zemalja.

**ZA VLADU REPUBLIKE
BOSNE I HERCEGOVINE**

Edib Bukvić, s. r.
potpredsjednik

**ZA VLADU ISLAMSKKE
REPUBLIKE IRAN**

Ata-ollah Mohajerani, s. r.
potpredsjednik

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 122/94
21. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

267

Na osnovu člana 44. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 25/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI IZMEĐU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I ISLAMSKKE REPUBLIKE IRAN

Član 1.

Ratifikuje se Memorandum o suglasnosti između Republike Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran, potpisan 1. maja 1994. godine u Teheranu, u originalu na perzijskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma u prevodu na bosanski jezik glasi:

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI IZMEĐU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

I ISLAMSKKE REPUBLIKE IRAN

Napoziv Nj. E. gosp. Ata-ollah Mohajerani-a, potpredsjednika Islamske Republike Iran za zakonske i parlamentarne poslove, Nj. E. gosp. Edib Bukvić, zamjenik premijera Republike Bosne i Hercegovine, boravio je u trodnevnoj posjeti Teheranu kao vođa delegacije na visokom nivou, koja je uključivala ministre u Vladi Bosne i Hercegovine, od 9-12 Ordibehesht-a, 1373, A. H. odnosno od 29. 04. do 02. 05. 1994.

Nj. E. zamjenik premijera i njegova pratnja susreli su se sa Nj. E. Hojjat-ol-Islam Val Moslemin gosp. Hashemi Rafsanjani-em, predsjednikom Islamske Republike Iran, Nj. E. Nategh Nouri-em, predsjedavajućim Islamske konsultativne skupštine, njegovom eminencijom Ayatollah Jannati-em, predstavnikom njegove eminencije vode Islamske Revolucije za pitanja Bosne i Hercegovine i Nj. E. Dr. Habibi-jem, prvim zamjenikom predsjednika.

U toku ove posjete i sastanaka koji su održani između ministara u Vladi iz delegacije i njihovih iranskih kolega, razgovaralo se o poljima suradnje između dvije zemlje, a također su, u atmosferi prijateljstva i punog razumijevanja, razmijenjena mišljenja.

Dvije zemlje, na osnovu međusobnog poštivanja, dugotrajnog proširenja odnosa u svim aspektima i na svim poljima, jačanja njihovih prijateljskih odnosa, generalizacije međunarodnog mira i sigurnosti, očuvanja prava naroda i razvoja bilateralne suradnje, dogovorili su sljedeće:

Član 1.

Dvije strane su izrazile svoju spremnost da se uspostave vladini i nevladini kontakti na raznim razinama i izjasnili su se da se povremeno održavaju razgovori između političkih vlasti dvije zemlje.

Član 2.

Radi stvaranja bolje koordinacije između stanovišta dvije zemlje u međunarodnim institucijama, dvije strane su se složile da politički predstavnici dvije zemlje u Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama održavaju redovne konsultacije i razgovore prije povremenih ili međunarodnih konferencija ili zasjedanja i razmjene mišljenja.

Član 3.

U pogledu značaja i uloge parlamenata dvije zemlje u kreiranju politike i proširenju odnosa i veza, te jačanju bratskih veza, obje strane su pozvale na proširenje njihove parlamentarne suradnje. Dvije strane su se dogovorile o razmjeni parlamentarnih delegacija, stvaranju udruženja prijateljstva, parlamentarnih grupa i također o potrebi dalje koordinacije između parlamentaraca dvije zemlje na sastancima Meduparlamentarne unije.

Član 4.

U pogledu političke volje i želje koja postoji između dvije zemlje da se razviju bilateralni i multilateralni odnosi:

a. dvije strane su preporučile da se prošire veze i razmjena delegacija između različitih političkih i društvenih organizacija dvije zemlje;

b. dvije strane su naglasile razmjenu delegacija ministara i ekonomskih tijela, kulturnih i turističkih organizacija kako bi se učvrstila i razvila njihova ekonomska i kulturna suradnja i razmijenjena mišljenja na ovim poljima.

Član 5.

Kako bi se regulisali postojeći odnosi između dvije strane, dogovorili su se da se zajednička komisija za ekonomsku, kulturnu i tehničku suradnju sastaje godišnje i naizmjenično u glavnim gradovima dvije zemlje na nivou premijera Bosne i Prvog zamjenika predsjednika Islamske Republike Iran.

Član 6.

Vlada Islamske Republike Iran izrazila je svoju spremnost da učestvuje u rekonstrukciji Bosne i Hercegovine, što je bosanska strana pozdravila. Vlada Bosne i Hercegovine treba proučiti prioritete u rekonstrukciji, te rezultate staviti na raspolaganje Vladi Islamske Republike Iran.

Član 7.

Ukidanje viza za diplomatske, službene i obične pasoše, koje je između dvije zemlje stupilo na snagu od dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine ostaće na snazi.

Vlade Islamske Republike Iran i Republike Bosne i Hercegovine obavijestit će svoje odgovarajuće institucije o gore navedenom.

Za Vladu
Republike Bosne i
Hercegovine

Edib Bukvić, s. r.
Zamjenik premijera

Za Vladu
Islamske Republike Iran

Ata-ollah Mohajerani, s. r.
Potpredsjednik

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 123/94
21. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

268

Na osnovu člana 44. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 25/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU**O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SURADNJI VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O USPOSTAVLJANJU PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ZA HUMANITARNU POMOĆ U REPUBLICI HRVATSKOJ****Član 1.**

Ratifikuje se Protokol o suradnji Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Predstavništva Republike Bosne i Hercegovine za humanitarnu pomoć u Republici Hrvatskoj potpisan 14. juna 1994. godine u Sarajevu.

Član 2.

Tekst Protokola u originalu glasi:

VLADA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

- suočene sa činjenicom da međunarodna zajednica upućuje znatnu humanitarnu i drugu pomoć Republici Bosni i Hercegovini preko područja Republike Hrvatske,
- odlučne u namjeri da omogućiti da humanitarna i druga pomoć stigne do stanovništva u Bosni i Hercegovini,
- izražavajući spremnost buduće suradnje u prikupljanju, prihvatanju i privremenom uskladištenju humanitarne i druge pomoći upućene Republici Bosni i Hercegovini, potpisuju ovaj

PROTOKOL O SURADNJI**VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O USPOSTAVLJANJU PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ZA HUMANITARNU POMOĆ U REPUBLICI HRVATSKOJ**

1. Vlada Republike Hrvatske dozvolit će Vladi Republike Bosne i Hercegovine na temelju ovog protokola, uspostavu Predstavništva Republike Bosne i Hercegovine za humanitarnu pomoć u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu i sa skladištima u Zagrebu, Splitu i Pločama. Ukoliko se ukaže potreba za otvaranjem novih skladišta, Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, odlučiti o novim lokacijama.

2. Uspostavu i organizaciju rada Predstavništva Republike Bosne i Hercegovine za humanitarnu pomoć u Republici Hrvatskoj provest će Vlada Republike Bosne i Hercegovine putem predstavnika Ministarstva za izbjeglice, rad i socijalnu zaštitu i svojih diplomatskih predstavnika u Republici Hrvatskoj koji će kontaktirati sa odgovornim organima vlasti u Republici Hrvatskoj.

3. Humanitarna i druga pomoć upućena Republici Bosni i Hercegovini koja se doprema u skladišta Predstavništva na području Republike Hrvatske bit će oslobođena carine u Republici Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske bit će u mogućnosti vršiti nadzor nad radom skladišta Predstavništva u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa međunarodnim konvencijama i propisima Republike Hrvatske.

4. Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva unutarnjih poslova, osigurat će organizaciju suhozemnih koridora za konvoje za humanitarnu i drugu pomoć od skladišta Predstavništva u Republici Hrvatskoj do državne granice između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

5. Sve troškove uspostave i organizacije rada Predstavništva u Republici Hrvatskoj, uključujući i transport humanitarne i druge pomoći, snosit će Vlada Republike Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 14. 06. 1994. godine

Predsjednik Vlade
Republike Bosne i
Hercegovine
dr Haris Silajdžić, s. r.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
dr Mate Granić, s. r.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 124/94
21. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

269

Na osnovu člana 8. Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o finansiranju općih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", br. 11/92, 3/93, 8/93, 19/93 i 27/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU**O DOPUNSKIM SREDSTVIMA OPĆINAMA I GRADU SARAJEVU ZA PERIOD APRIL-JUNI 1994. GODINE****I**

Općini i gradu Sarajevu, koji za vrijeme ratnog stanja ne mogu finansirati opće društvene potrebe, kao i općini čiji su organi izmješteni sa privremeno okupiranog područja, Republika Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Republika) obvezuje dopunska sredstva.

II

Dopunska sredstva za period april-juni 1994. godine obvezuju se u iznosu od 750.000.000.000 dinara, i to:

A. Općine sa teritorije Republike pod kontrolom legalnih organa vlasti Republike, i to:

1) sa kojima je uspostavljen platni promet:	- u 000 dinara -
1. Banovići	1,510.000
2. Breza	794.000
3. Bugojno	2,200.000
4. Donji Vakuf	895.000
5. Gornji Vakuf	910.000
6. Gradačac	1,800.000
7. Kakanj	770.000
8. Kalesija	1,500.000
9. Kladanj	1,200.000
10. Lukavac	2,980.000
11. Maglaj	4,100.000
12. Srebrenik	1,510.000
13. Tešanj	2,980.000
14. Travnik	11,600.000
15. Tuzla	111,000.000
16. Visoko	14,250.000
17. Zavidovići	2,640.000
18. Zenica	84,000.000
19. Žepče	1,590.000
20. Živinice	2,720.000
21. Grad Sarajevo	360,302.000

2) sa kojima nije uspostavljen platni promet:

1. Bihac	7,100.000
2. Cazin	1,250.000
3. Fojnica	850.000
4. Gračanica	1,800.000
5. Kiseljak	905.000
6. Goražde	3,200.000
7. Novi Travnik	1,800.000
8. Olovo	3,800.000
9. Vitez	895.000

B. Općine sa teritorije Republike pod kontrolom legalnih organa vlasti Republike, koje su donijele odluke o obrazovanju ratnog predsjedništva skupštine općine, koje je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine verificovalo, i to:

1) sa kojima je uspostavljen platni promet:	
1. Banja Luka	1,100.000
2. Bijeljina	1,300.000
3. Bileća	570.000
4. Bosanski Novi	1,140.000
5. Bratunac	955.000

6. Busovača	895.000
7. Čajniče	1,100.000
8. Doboj	920.000
9. Foča	750.000
10. Gacko	450.000
11. Han Pijesak	570.000
12. Jajce	890.000
13. Kalinovik	450.000
14. Ključ	750.000
15. Kreševo	570.000
16. Kotor Varoš	680.000
17. Mrkonjić Grad	2,100.000
18. Nevesinje	480.000
19. Prijedor	860.000
20. Rogatica	1,780.000
21. Rudo	450.000
22. Sanski Most	950.000
23. Skender Vakuf	790.000
24. Sokolac	453.000
25. Srbac	540.000
26. Srebrenica	2,050.000
27. Šekovići	300.000
28. Šipovo	425.000
29. Trebinje	610.000
30. Ugljevik	540.000
31. Vareš	1,410.000
32. Višegrad	595.000
33. Vlasenica	1,222.000
34. Zvornik	2,720.000

2) sa kojima nije uspostavljen platni promet:

1. Bosanski Brod	670.000
2. Bosanski Petrovac	669.000
3. Čapljina	1,500.000
4. Čitluk	450.000
5. Derventa	615.000
6. Glamoč	850.000
7. Jablanica	1,800.000
8. Konjic	1,200.000
9. Modriča	990.000
10. Mostar	72,000.000
11. Prozor	1,100.000
12. Stolac	791.000
13. Teslić	2,254.000
14. Velika Kladuša	895.000

C. Općine koje nisu pod kontrolom legalnih organa vlasti

1. Bosanska Dubica
2. Bosanska Gradiška
3. Bosanska Krupa
4. Bosanski Šamac
5. Bosansko Grahovo
6. Brčko
7. Čelinac
8. Grude
9. Kupres
10. Laktaši
11. Široki Brijeg
12. Livno
13. Lopare
14. Ljubinje
15. Ljubuški
16. Neum
17. Odžak
18. Orašje
19. Posušje
20. Prijavor
21. Drvar
22. Tomislav Grad

III

Za općine iz tačke II podtačke A pod 2. i podtačke B pod 2. ove odluke doznačit će se sredstva danom uspostavljanja platnog prometa sa tim općinama.

Općinama iz tačke II podtačke C. ove odluke neće se utvrditi sredstva dok se na istim ne uspostavi legalna vlast.

IV

Grad Sarajevo izvršit će raspodjelu dopunskih sredstava za deset gradskih općina.

V

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 105/94
9. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

270

Na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o Vladi RBiH ("Službeni list RBiH", br. 25/93 i 13/94), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH USLUGA

I

Oslobađaju se od plaćanja određenih komunalnih usluga koje terete domaćinstvo pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, porodicu palog borca i ratnog vojnog invalida u periodu od 01. 07. 1994. do 31. 12. 1994. godine.

II

Oslobađanje iz tačke I ove odluke odnosi se na troškove:

- stanarine,
- električne energije do 200 KW mjesečne potrošnje,
- centralnog grijanja,
- prirodnog gasa,
- telefona u mjesnom saobraćaju do 100 impulsa i mjesečne pretplate,
- vode.

III

Dokument kojim se dokazuje svojstvo lica iz tačke I ove odluke izdaje nadležni organ uprave za narodnu odbranu ili nadležna komanda odnosno ustanova OSRBiH i prezentira se davaocu usluga uz mjesečni račun.

IV

Za namjene iz tačke II ove odluke sredstva za kompenzacije preduzećima koja pružaju usluge obezbijediće se u budžetu Republike Bosne i Hercegovine za 1994. godinu.

V

Uputstvo za primjenu ove odluke donijeće ministar za izbjeglice, rad i socijalna pitanja u saradnji sa ministrom odbrane u roku od sedam dana, od dana stupanja na snagu ove odluke.

VI

Ova odluka objavljena je na oglasnoj tabli Vlade RBiH dana 10. 06. 1994. godine, kada je stupila na snagu, a objavit će se i u "Službenom listu RBiH".

V broj 125/94
21. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

271

Na osnovu člana 44. stav 4. Uredbe sa zakonskom snagom o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 25/93) i člana 24. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ministarstvima i drugim organima državne uprave, Vlada Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog ministra vanjskih poslova, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU SEKRETARA MINISTARSTVA
VANJSKIH POSLOVA**

1. Za sekretara Ministarstva vanjskih poslova imenuje se
OSMAN TOPČAGIĆ.

2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 106/94 Predsjednik
9. juna 1994. godine Vlade RBiH,
Sarajevo dr Haris Silajdžić, s. r.

272

Na osnovu člana 29. stav 5. Uredbe sa zakonskom snagom
o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), Vlada
Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU DEKANA VETERINARSKOG
FAKULTETA U SARAJEVU**

Za dekana Veterinarskog fakulteta u Sarajevu imenuje se
prof. dr ZIJAH HADŽIOMEROVIĆ.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 113/94 Potpredsjednik
25. maja 1994. godine Vlade RBiH,
Sarajevo Edib Bukvić, s. r.

273

Na osnovu člana 29. stav 5. Uredbe sa zakonskom snagom
o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), Vlada
Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU DEKANA EKONOMSKOG
FAKULTETA U BRČKOM**

Za dekana Ekonomskog fakulteta u Brčkom imenuje se
prof. dr MUHAMED PAMUKČIĆ.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 114/94 Potpredsjednik
25. maja 1994. godine Vlade RBiH,
Sarajevo Edib Bukvić, s. r.

274

Na osnovu člana 29. stav 5. Uredbe sa zakonskom snagom
o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), Vlada
Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU DEKANA VIŠE TEHNIČKE
ŠKOLE U BIHAĆU**

Za dekana Više tehničke škole u Bihaću imenuje se mr
JUSUF ČAUŠEVIĆ.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 115/94 Potpredsjednik
25. maja 1994. godine Vlade RBiH,
Sarajevo Edib Bukvić, s. r.

275

Na osnovu člana 29. stav 5. Uredbe sa zakonskom snagom
o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), Vlada
Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O RAZRJEŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA
SPECIJALNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE
DJECE SARAJEVO**

Razrješava se mr VASILIJ VELJKOVIĆ dužnosti direk-
tora Zavoda za specijalno obrazovanje i vaspitanje djece Sara-
jevo, zbog odlaska na drugu dužnost.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 116/94 Potpredsjednik
25. maja 1994. godine Vlade RBiH,
Sarajevo Edib Bukvić, s. r.

276

Na osnovu člana 29. stav 5. Uredbe sa zakonskom snagom
o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), Vlada
Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA
SPECIJALNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE
DJECE SARAJEVO**

Za direktora Zavoda za specijalno obrazovanje i vaspitanje
djece Sarajevo imenuje se prof. MIRSAD ASIMOVIĆ.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 117/94 Potpredsjednik
25. maja 1994. godine Vlade RBiH,
Sarajevo Edib Bukvić, s. r.

277

Na osnovu člana 34. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom
o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), Vlada
Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA NARODNE I
UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE
BOSNE I HERCEGOVINE**

1. Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Narodne i
univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine imenuju se:

- 1) prof. dr LAMIJA HADŽIOSMANOVIĆ, predsjednik
- 2) prof. SEVERIN MONTINA, član
- 3) prof. AMRA REŠIDBEGOVIĆ, član

2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 118/94 Potpredsjednik
25. maja 1994. godine Vlade RBiH,
Sarajevo Edib Bukvić, s. r.

278

Na osnovu člana 29. stav 5. i člana 34. stav 3. Uredbe sa
zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", br.
6/92 i 8/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA I NADZORNOG ODBORA
ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU**

1. Za predsjednika i članove Upravnog odbora Šumarskog
fakulteta u Sarajevu imenuju se:

- 1) doc. dr VLADIMIR EŠKERICA, predsjednik
- 2) prof. dr SAFER MEDEDOVIĆ, član

RJEŠENJE**O IMENOVANJU DEKANA PEDAGOŠKE
AKADEMIJE U ZENICI**

- 3) doc. dr SAFET GURDA, član
- 4) doc. dr FARUK MEKIĆ, član
- 5) SMAIL KAROVIĆ, član
2. Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Fakulteta imenuje se:

- 1) doc. dr KEMO SINANOVIĆ, predsjednik
- 2) mr TODOR MIKIĆ, član
- 3) MIROSLAV BILOŠ, član
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 119/94
25. maja 1994. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
Edib Bukvić, s. r.

279

Na osnovu člana 29. stav 5. i člana 34. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA I NADZORNOG ODBORA
PEDAGOŠKE AKADEMIJE U SARAJEVU**

1. Za predsjednika i članove Upravnog odbora Pedagoške akademije u Sarajevu imenuju se:

- 1) mr MELIHA ZEJNILAGIĆ - HAJRIĆ, predsjednik
- 2) mr KENAN NOVALIJA, član
- 3) mr MILKA BABIĆ, član
- 4) dr HAŠIM MUMINOVIĆ, član
- 5) mr SAFET SMAJKIĆ, član
- 6) prof. HAJRIJA JAHIĆ, član
- 7) dr SELMA FERVIĆ, član

2. Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Akademije imenuju se:

- 1) dr AIŠA ALIČIĆ - SOFTIĆ, predsjednik
- 2) dr MUHAMED DERVIŠBEGOVIĆ, član
- 3) mr VITOMIR ŠAFRANJ, član

3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 120/94
25. maja 1994. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
Edib Bukvić, s. r.

280

Na osnovu člana 18. Uredbe sa zakonskom snagom o osnivanju Javnog preduzeća "AIR BOSNA" ("Službeni list RBiH", broj 12/94), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA
"AIR BOSNA" SARAJEVO**

- Za direktora Javnog preduzeća "AIR BOSNA" Sarajevo imenuje se mr OMER KULIĆ.

- Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 107/94
19. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

281

Na osnovu člana 29. stav 5. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

Za dekana Pedagoške akademije u Zenici imenuje se mr MUHAMED ARNAUT.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 109/94
21. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

282

Na osnovu člana 29. stav 5. i člana 34. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKE
AKADEMIJE U ZENICI**

1. Za predsjednika i članove Upravnog odbora Pedagoške akademije u Zenici imenuju se:

- 1) doc. dr NERMINA UZUNOVIĆ, predsjednik
- 2) HILDUZA POJSKIĆ, član
- 3) mr DŽEVAD ZEČIĆ, član
- 4) ANTE ORSULIĆ, član
- 5) DŽEMALUDIN MUTAPČIĆ, član
- 6) HUSEIN SERDAREVIĆ, član
- 7) mr MEHMED BAŠIĆ, član

2. Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Akademije imenuju se:

- 1) IRFAN HANDUKIĆ, predsjednik
- 2) HAZEMA NIŠTOVIĆ, član
- 3) dr ŽELJKO ŠKULJEVIĆ, član

3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 110/94
21. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

283

Na osnovu člana 29. stav 5. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92 i 8/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE**O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
UPRAVNOG ODBORA ZEMALJSKOG MUZEJA
BOSNE I HERCEGOVINE**

1. Razrješava se prof. dr ENVER IMAMOVIĆ, dužnosti člana Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

2. Za člana Upravnog odbora Muzeja imenuje se prof. FARUK SIJARIĆ.

3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 121/94
19. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

284

Na osnovu člana 71. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o kretanju i boravku stranaca ("Službeni list RBiH", broj 7/94), ministar unutrašnjih poslova i ministar odbrane sporazumno, donose

PRAVILNIK**O NAČINU VODENJA EVIDENCIJE O PRIJAVI I
ODJAVI BORAVKA STRANACA KOJI IMAJU STATUS
PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME
RATNOG STANJA****Član 1.**

Ovim pravilnikom uređuje se za vrijeme ratnog stanja prijavljivanje boravka stranaca koji imaju status pripadnika Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: stranac), vođenje evidencije o tome i obaveze koje proizilaze prestankom takvog statusa stranca.

Član 2.

Stranac iz člana 1. ovog pravilnika ili komandant jedinice ili ustanove kojoj stranac pripada dužni su u roku od sedam dana od dana stupanja u jedinicu da podnesu prijavu boravka stranca opštinskom sekretarijatu za narodnu odbranu na čijem području stranac boravi, odnosno gdje se nalazi sjedište komande jedinice ili ustanova kojoj pripada, ako nema prijavljen boravak za stranca (u daljem tekstu: nadležni organ odbrane).

O prijavi boravka iz stava 1. ovog člana nadležni organ odbrane u roku od sedam dana od dana prijave tog boravka o tome obavještava Centar službi bezbjednosti na čijem području je stranac imao prethodno prijavljen boravak.

Komandant jedinice iz stava 1. ovog člana je starješina na položaju komandanta samostalnog bataljona (divizion) ili višeg položaja.

Član 3.

Prijava iz člana 2. ovog pravilnika sadrži: ime i prezime; dan, mjesec i godina rođenja; mjesto i država rođenja; državljanstvo; vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu ukoliko je posjeduje; mjesto i datum stupanja u oružane snage; boravište i adresa u Republici Bosni i Hercegovini; rubriku napomene; datum prijave i datum odjave i potpis podnosioca prijave.

U rubrici napomena unose se podaci koji se odnose na činjenicu prijema stranca u državljanstvo Republike Bosne i Hercegovine, odnosno na promjenu njegovog boravka ili na promjenu nekih drugih podataka iz prijave.

Obrazac prijave iz člana 2. ovog pravilnika izrađuje se od polukartonske hartije čiji se prikaz nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac broj 1).

Član 4.

Nadležni organ odbrane obrascu prijave vodi u vidu kartotke odvojeno od jediničnih kartona vojnih obveznika i po abecednom redu.

Član 5.

O prestanku statusa stranca kao pripadnika oružanih snaga, nadležni organ odbrane u roku od 15 dana od dana prestanka tog statusa, obavještava Centar službi bezbjednosti na čijem području se nalazi sjedište nadležnog organa odbrane.

Obavještenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke iz prijave iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 6.

Po prijemu obavještenja iz člana 5. ovog pravilnika Centar službi bezbjednosti dužan je da u roku od 24 sata od časa prijema obavještenja evidentira boravak stranca u skladu sa propisima o kretanju i boravku stranaca.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 11-1901

13. juni 1994. godine
SarajevoMinistar unutrašnjih
poslova

Bakir Alispahić, s. r.

Ministar odbrane

Hamdija Hadžihasanović, s. r.

OBRAZAC BROJ 1.

PRIJAVA BORAVKA STRANCA

PREZIME I IME

DAN, MJESEC I GODINA RODENJA

MJESTO I DRŽAVA RODENJA

DRŽAVLIJANSTVO

VRSTA I BROJ PUTNE ILI DRUGE
ISPRAVE O IDENTITETUMJESTO I DATUM STUPANJA
U ORUŽANE SNAGE

BORAVIŠTE I ADRESA

PRETHODNO PRIJAVLJENO
BORAVIŠTE ILI PREBIVALIŠTE

NAPOMENA

Datum prijave

Datum odjave

Potpis podnosioca prijave

285

Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o dječijoj zaštiti ("Službeni list SRBiH", broj 39/84), ministar za izbjeglice, rad i socijalnu zaštitu, donosi

NAREDBU**O USKLADIVANJU IZNOSA
DODATKA NA DJECU**

1. Ovom naredbom uskladuju se iznosi dodatka na djecu sa kretanjem ličnih dohodaka na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine u martu 1994. godine u odnosu na februar 1994. godine i povećavaju se za 84%.

2. Usklađeni iznosi iz tačke 1. ove naredbe primjenjuju se i u aprilu 1994. godine.

3. Povećanje iznosa i isplata dodatka na djecu za mart i april 1994. godine izvršit će se bez donošenja rješenja.

4. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a primjenjivat će se od 1. marta 1994. godine.

Broj 04-534-1835/94

18. juna 1994. godine
Sarajevo

Ministar

prof. dr Arif Smajkić, s. r.

286

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca ("Službeni list RBiH", broj 2/92), ministar za izbjeglice, rad i socijalnu zaštitu, izdaje

NAREDBU**O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA LIČNE INVALIDNINE, PORODIČNE INVALIDNINE I UVEĆANE PORODIČNE INVALIDNINE, DODATKA ZA NJEGU I POMOĆ OD STRANE DRUGOG LICA I ORTOPEDSKOG DODATKA**

1. Mjesečni novčani iznosi lične invalidnine, porodične invalidnine i uvećane porodične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedskog dodatka povećavaju se za 41,68%, počev od 1. aprila 1994. godine.

2. Povećanje iz tačke 1. ove naredbe izvršit će se na iznose utvrdene Naredbom o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa lične invalidnine, porodične invalidnine i uvećane porodične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedskog dodatka ("Službeni list RBiH", broj 9/94).

3. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a primjenjivat će se od 1. aprila 1994. godine.

Broj 01-21-116/94
22. juna 1994. godine
Sarajevo

Ministar
prof. dr Arif Smajkić, s. r.

287

Na osnovu člana 77. stav 3. Zakona o zaštiti vojnih invalida ("Službeni list SRBiH", broj 35/90), ministar za izbjeglice, rad i socijalnu zaštitu, izdaje

NAREDBU**O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA INVALIDSKOG DODATKA, DODATKA ZA NJEGU I POMOĆ DRUGOG LICA I DODATKA NA DJECU**

1. Invalidski dodatak, dodatak za njegu i pomoć drugog lica i dodatak na djecu određeni su po Zakonu o zaštiti vojnih invalida povećavaju se za 41,68%, počev od 1. aprila 1994. godine.

2. Povećanje iz tačke 1. ove naredbe izvršit će se na iznose utvrdene Naredbom o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa invalidskog dodatka, dodatka za njegu i pomoć drugog lica i dodatka na djecu ("Službeni list RBiH", broj 9/94).

3. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a primjenjivat će se od 1. aprila 1994. godine.

Broj 01-21-117/94
22. juna 1994. godine
Sarajevo

Ministar
prof. dr Arif Smajkić, s. r.

288

Na osnovu člana 56. stav 3. Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata ("Službeni list SRBiH", broj 35/90), ministar za izbjeglice, rad i socijalnu zaštitu, izdaje

NAREDBU**O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA OSNOVNOG OBEZBJEDENJA, PORODIČNOG DODATKA, DODATKA ZA NJEGU I POMOĆ DRUGOG LICA, STALNOG OBEZBJEDENJA I IZUZETNOG OBEZBJEDENJA**

1. Osnovno obezbjeđenje, porodični dodatak, dodatak za njegu i pomoć drugog lica, stalno obezbjeđenje i izuzetno obezbjeđenje po Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata povećavaju se za 41,68%, počev od 1. aprila 1994. godine.

2. Povećanje iz tačke 1. ove naredbe izvršit će se na iznose utvrdene Naredbom o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa osnovnog obezbjeđenja, porodičnog dodatka, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, stalnog obezbjeđenja i izuzetnog obezbjeđenja ("Službeni list RBiH", broj 9/94).

3. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a primjenjivat će se od 1. aprila 1994. godine.

Broj 01-21-118/94
22. juna 1994. godine
Sarajevo

Ministar
prof. dr Arif Smajkić, s. r.

289

Na osnovu čl. 2. i 18. Uredbe sa zakonskom snagom o robnom prometu i uslovima snabdijevanja za vrijeme ratnog stanja i vanrednih okolnosti ("Službeni list RBiH", br. 14/92, 13/93 i 21/93), Ministarstvo privrede, donosi

NAREDBU

1. Humanitarnim organizacijama zabranjuje se izmještanje, iznošenje predmeta, roba i drugih proizvoda, koji ne spadaju u lični prtljag građana sa teritorije Republike Bosne i Hercegovine.

2. Zabrana iz tačke 1. odnosi se na:

- krzno,
- umjetnine,
- nakit,
- građevinski materijal,
- antikviteti,
- obuća sva (muška, ženska i dječija),
- odjeća sva (muška, ženska, dječija),
- posteljina,
- peškiri, deke, čebad, prostirači,
- čilimi,
- hrana,
- sredstva za higijenu,
- duhan i cigarete,
- lijekovi (humani i veterinarski),
- posude,
- šator i kamp oprema,
- kućanski aparati i pokućstvo,
- alati, profesionalni i kućni,
- instrumenti, medicinski, stomatološki, laboratorijski i sl.,
- instrumenti muzički,
- koža i predmeti od kože,
- vuna i predmeti od vune,
- stručna literatura,
- školski pribor,
- elektrotehnička i kovinska roba,
- auto-djelovi,
- tehnički aparati (TV, radio-prijemnik, kompjuteri, video, radio-stanice, toki-voki, telefon i sl.).

3. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-320-3022/94
14. juna 1994. godine
Sarajevo

Ministar
mr Faruk Smailbegović, s. r.

290

Na osnovu člana 266. Zakona o vazdušnoj plovidbi ("Službeni list RBiH", broj 2/92), ministar obnove, izgradnje, okoliše, saobraćaja i veza uz saglasnost ministra odbrane, donosi

NAREDBU**O VAZDUŠNIM PUTOVIMA**

1. Određuju se vazdušni putovi u bošanskohercegovačkom vazdušnom prostoru, kao i u vazdušnom prostoru iznad Jadranskog mora koji pripada Republici Bosni i Hercegovini.

II

U vazдушnom prostoru tačke I ove naredbe određuju se vazdušni putovi, i to:

OZNAKA			DIJELOVI VAZDUŠNOG PUTA (vrsta radio-navigacionih uređaja ili kodirana kombinacija od pet slova)		
GRANIČNI KORIDOR		IME MJESTA	GRANIČNI KORIDOR		

B1	Divuša (DEVUL)	Omarska (VOR)	Kovač (KOVAK)
UB1	Kozibrod (KUSIB)	Omarska (VOR)	Kovač (KOVAK)
B4		Sarajevo (VOR)	Jablanica (PIROK)
UB4	Doljani (SONIK)	Sarajevo (VOR)	Jablanica (PIROK)
B5	Kaniža (GUBOK)	Derventa (VOR)	Loznica (LOKSI)
UB5	Kaniža (GUBOK)	Derventa (VOR)	Loznica (LOKSI)
B9	Vrlika (UNIPA)	Omarska (VOR)	Kostajnica (TELBI)
UB904	Vrlika (UNIPA)	Omarska (VOR)	
UB9	Dvor (RUDIK)		Strmica (SIRMI)
UB25	Imotski (VELIT)	Mostar (VOR)	Samobor (DIBRU)
		Gacko (NDB)	
B54	Rakovica (RASTU)	Omarska (VOR)	Bošnjaci (VIBOP)
		Derventa (VOR)	
UB54	Rakovica (RASTU)	Omarska (VOR)	
		Derventa (VOR)	
B92	Kostajnica (TEBLI)	Omarska (VOR)	Kupari (MADOS)
		Mostar (VOR)	
UB92	Kostajnica (TEBLI)	Omarska (VOR)	Kupari (MADOS)
		Mostar (VOR)	
G23	Kamensko (KENEM)	Sarajevo (VOR)	Bratunac (BATRU)
UG23	Kamensko (KENEM)	Sarajevo (VOR)	Bratunac (BATRU)
G16		Sarajevo (VOR)	Kazanci (PERAN)
		Gacko (NDB)	
UG16		Sarajevo (VOR)	Kazanci (PERAN)
		Gacko (NDB)	
R26	Poljice (KOPAV)	Gacko (NDB)	Gostilja (SOVIG)* Perućac (PERUV)* Okletac (OKLET)*
UR26	Poljice (KOPAV)	Gacko (NDB)	Gostilja (SOVIG)* Perućac (PERUV)* Okletac (OKLET)*
R45	NERRA POINT i dio Jadranske obale koji pripada Republici Bosni i Hercegovini		
UR45	NERRA POINT i dio Jadranske obale koji pripada Republici Bosni i Hercegovini		
W35	Imotski (VELIT)	Mostar (VOR)	Lipnik (ROSNI)
		Gacko (NDB)	
W37		Sarajevo (VOR)	Metković (NETKO)
		Mostar (VOR)	

III

Na vazдушnim putovima koji nose oznaku B, G, R i U (označava vazdušni put u gornjem vazдушnom prostoru) mogu se planirati letenja u domaćem i međunarodnom vazдушnom saobraćaju.

* Vazduhoplov na vazдушnom putu R26-UR26 između graničnih koridora SOVIG i PERUV kod SOVIGA ulazi na teritorij SR Jugoslavije a ponovo ulazi na teritorij Republike Bosne i Hercegovine na graničnom koridoru PERUV.

IV

Na vazдушnim putovima koji nose oznake W mogu se planirati letenja samo za domaći vazdušni saobraćaj.

V

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o vazдушnim putovima ("Službeni list SFRJ", br. 79/87 i 24/89).

VI

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 01-I-342-2029/94

20. juni 1994. godine

Sarajevo

Ministar

dipl. ing. Munever Imamović, s.r.

291

Na osnovu člana 266. Zakona o vazdušnoj plovitbi ("Službeni list RBiH", broj 2/92), ministar obnove, izgradnje, okoliše, saobraćaja i veza uz saglasnost ministra odbrane, donosi

NAREDBU

O GRANIČNIM KORIDORIMA

I

Određuju se granični koridori za prelijetanje vazduhoplova preko bosanskohercegovačke granice, uključujući granične linije u vazдушnom prostoru dijela Jadranskog mora na vazдушnom putu W-37 i R-45/UR-45 koji prolaze kroz teritoriju Republike Bosne i Hercegovine.

II

Granični koridor nad kopnom, u smislu ove naredbe, jest presjek projekcije širine određenog graničnog puta i državne granice, a nad morem u onom dijelu koji se odnosi na vazdušne putove W-37 i R-45/UR-45.

III

Granični koridor je određen geografskim nazivom, kodiranim kombinacijom od pet slova abecede i geografskim koordinatama presjeka osovine vazdušnog puta i državne granice, odnosno granične linije na Jadranskom moru koji pripada Republici Bosni i Hercegovini.

IV

Granični koridori su:

1) na bosanskohercegovačko-hrvatskoj granici:

- Poljice	(KOPAV)	42 36 52 N	018 18 41 E
- Kupari	(MADOS)	42 36 08 N	018 15 15 E
- Metković	(NETKO)	43 02 30 N	017 40 00 E
- Imotski	(VELIT)	43 21 06 N	017 16 56 E
- Kamensko	(KENEM)	43 38 00 N	016 57 06 E
- Vrlika	(UNIPA)	44 01 46 N	016 29 15 E
- Strmica	(SIRMI)	44 09 00 N	016 18 30 E
- Doljani	(SONIK)	44 26 54 N	016 08 53 E
- Rakovica	(RASTU)	44 56 33 N	015 44 53 E
- Dvor	(RUDIK)	44 59 48 N	016 18 36 E
- Divuša	(DEVUL)	45 07 50 N	016 26 46 E
- Kozibrod	(KUSIB)	45 08 54 N	016 28 36 E
- Kostajnica	(TEBLI)	45 12 06 N	016 40 51 E
- Kaniža	(GUBOK)	45 02 41 N	017 52 00 E
- Bošnjaci	(VIBOP)	44 59 57 N	018 43 58 E

2) na bosanskohercegovačko-jugoslavenskoj granici:

- Loznica	(LOKSI)	44 34 18 N	019 10 48 E
- Bratunac	(BATRU)	44 11 06 N	019 21 54 E
- Okletac	(OKLET)	44 03 54 N	019 35 12 E

- Perućac	(PERUV)	44 58 00 N	019 28 00 E
- Gostilja	(SOVIG)	43 52 10 N	019 21 30 E
- Jablanica	(PIROK)	43 41 30 N	019 32 06 E
- Kovač	(KOVAK)	43 30 42 N	019 08 12 E
- Lipnik	(ROSNI)	43 07 36 N	018 39 06 E
- Samobor	(DIBRU)	43 07 00 N	018 40 18 E
- Kazanci	(PERAN)	43 02 00 N	018 40 00 E

V

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o graničnim koridorima ("Službeni list SFRJ", br. 79/87 i 22/89).

VI

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 01-1-345-2030/94

20. juni 1994. godine

Ministar

Sarajevo

dipl. ing. Munever Imamović, s. r.

Po izvršenom sravnjavanju sa izvornim tekstom utvrđeno je da se u tekstu Uredbe sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 10/94), potkrala niže navedena greška tehničke prirode, pa se daje

ISPRAVKA**UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O DEVIZNOM POSLOVANJU**

U članu 13. stav 2. riječi: "Republici i" brišu se.

PR broj 1642/94

6. juna 1994. godine

Sarajevo

Zamjenik generalnog sekretara

Predsjedništva RBiH,

Alija Selimović, s. r.

Po izvršenom sravnjavanju sa izvornim tekstom utvrđeno je da su se u Uredbi sa zakonskom snagom o osnivanju Javnog preduzeća "AIR BOSNIA" koja je objavljena u "Službenom listu RBiH", broj 12/94 potkrale navedene greške, pa se daje

ISPRAVKA**UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "AIR BOSNIA"**

U nazivu zakona i u članu 1. i 2. riječ "BOSNIA" treba da stoji riječ "BOSNA".

PR broj 1650/94

22. juna 1994. godine

Sarajevo

Zamjenik generalnog sekretara

Predsjedništva RBiH,

Alija Selimović, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 395. Ustava Republike Bosne i Hercegovine i člana 72. tačka 2. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 26. 5. 1994. godine, donio je

ODLUKU

Utvrđuje se da odredbe člana 8. stav 5. i člana 15. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 18/92 i 11/93), prestaju da važe.

Ova odluka objavit će se u "Službenom listu RBiH".

Obrazloženje

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Odlukom U broj 10/93 od 14. 10. 1993. godine ("Službeni list RBiH", broj 22/93),

utvrdio je da odredbe člana 8. stav 5. i člana 15. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.

Navedenim odredbama Uredbe, između ostalog, je propisano da u rješenju kojim se odbija zahtjev za prijem stranca prirođenjem u državljanstvo Republike Bosne i Hercegovine i u rješenju kojim se odbija zahtjev za otpust iz državljanstva, nadležni organ nije dužan navesti razloge donošenja rješenja.

Odluka je 11. 11. 1993. godine dostavljena Predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine od kada je, u smislu stava 2. člana 395. Ustava Republike Bosne i Hercegovine, počeo teći rok od šest mjeseci za usklađivanje osporenih odredaba Uredbe sa Ustavom. Pošto u Ustavom utvrđenom roku Skupština Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Predsjedništvo Republike, nije uskladilo odredbe člana 8. stav 5. i člana 15. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine sa Ustavom, Ustavni sud je, saglasno članu 395. stav 4. Ustava Republike Bosne i Hercegovine, donio odluku kao u dispozitivu.

Odluka U broj 10/93

26. maja 1994. godine

Sarajevo

Prava i dužnosti predsjednika

Ustavnog suda BiH, vrši sudija

prof. dr Ismet Dautbašić, s. r.

Državni zavod za statistiku BiH**SAOPŠTENJE - SAOPĆENJE****O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ PLATI ZA APRIL/TRAVANJ 1994. GODINE**

1. Prosječna plata po radniku u Republici Bosni i Hercegovini za mjesec april/travanj 1994. godine iznosi 2.480.961 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 95,5.

2. Prosječna plata po radniku u privredi Republike Bosne i Hercegovine za mjesec april/travanj 1994. godine iznosi 2.350.944 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 109,2.

3. Prosječna plata po radniku u vanprivredi Republike Bosne i Hercegovine za mjesec april/travanj 1994. godine iznosi 3.027.480 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 67,0.

4. Prosječna plata po radniku u Republici Bosni i Hercegovini za period februar/veljača - april/travanj 1994. godine iznosi 2.161.286 BHD. U istom periodu prošle godine iznosila je 215.452 BHD.

5. Prosječna plata po radniku u privredi Republike Bosne i Hercegovine za period februar/veljača - april/travanj 1994. godine iznosi 1.896.911 BHD. U istom periodu prošle godine iznosila je 244.592 BHD.

6. Prosječna plata po radniku u vanprivredi Republike Bosne i Hercegovine za period februar/veljača - april/travanj 1994. godine iznosi 3.169.466 BHD. U istom periodu prošle godine prosječna plata je iznosila 147.572 BHD.

Broj 112

10. juni 1994. godine

Sarajevo

Direktor

dr Hasan Zolić, s. r.

Na osnovu člana 85. tač. 1. do 11. Uredbe sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92), Državni zavod za statistiku, utvrđuje

KOEFICIJENTE**RASTA CIJENA I KOEFICIJENTE RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA U RBiH U MAJU/SVIBNJU 1994. GODINE**

1. Mjesečni koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu maju/svibnju 1994. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,269.

2. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja maja/svibnja je 1,880.

3. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja maja/svibnja je 1,050.

4. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu maju/svibnju 1994. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 27,410.

5. Mjesečni koeficijent rasta cijena na malo u mjesecu maju/svibnju ove godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,139.

6. Koeficijent rasta cijena na malo od početka godine do kraja maja/svibnja je 0,920.

7. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena na malo od početka godine do kraja maja/svibnja je 0,660.

8. Koeficijent rasta cijena na malo u maju/svibnju 1994. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 30,740.

9. Koeficijent rasta prosječnih troškova života u maju/svibnju 1994. godine u odnosu na prosjek prethodne godine je 5,140.

Broj 113

11. juni 1994. godine
SarajevoDirektor
dr Hasan Zolić, s. r.**SLUŽBENE OBJAVE****PROGLAŠENJE UMRLIM**

Osnovni sud I u Sarajevu poziva HRELJIĆ AZIZA, sina Sulje i majke Vasvije rođene Rizvanović, rođ. 10. 3. 1941. godine u Višegradu, da se javi ovome sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

U isto vrijeme poziva se svaka osoba koja ma šta zna o životu ili smrti umrlog Hreljić Aziza da se javi ovome sudu u istom roku.

Umrli Hreljić Aziz, je navodno poginuo 2. 6. 1992. godine u Višegradu.

Po isteku roka oglašavanja biće proglašen umrlim Hreljić Aziz. (so-168/94)

Osnovni sud I u Sarajevu poziva GACKA FAHRUDINA, sina Mehe i majke Hamše, rođene Kasapović, rođ. 12. 4. 1963.

godine u Višegradu, da se javi ovome sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

U isto vrijeme poziva se svaka osoba koja ma šta zna o životu ili smrti umrlog Gacka Fahrudina, da se javi ovome sudu u istom roku.

Umrli Gacka Fahrudin, je navodno poginuo dana 28. 5. 1992. godine u Višegradu.

Po isteku roka oglašavanja biće proglašen umrlim Gacka Fahrudin. (so170/94)

PEČATI-ŠTAMBILJI

Oglašava se nevažećim pečat sljedećeg sadržaja: P. P. "FG ČERIMAGIĆ" Sarajevo. (so-165/94)

Oglašava se nevažećim okrugli pečat, prečnika 3 cm sljedećeg sadržaja: Preduzeće u privatnoj svojini za trgovinu, proizvodnju i usluge "HANDL-BMB" Sarajevo. (so-166/94)

REGISTRACIJE**I**

Upisuje se u Registar predstavništava stranih lica u Republici Bosni i Hercegovini, pod brojem RPSL-4 Predstavništvo "MERKANTILE" d. d. za zastupanje inozemnih tvrtki, uvoz i izvoz, proizvodnju i održavanje, Zagreb, Hrvatska sa sljedećim podacima:

1. Predstavništvo "MERKANTILE" d. d. za zastupanje inozemnih tvrtki, uvoz i izvoz, proizvodnju i održavanje, Zagreb, Hrvatska sa sjedištem u Sarajevu, ul. Sutjeska 11.

2. Djelatnost predstavništva je: obavljanje prethodnih i pripremnih radnji za sklapanje ugovora iz registrirane djelatnosti osnivača.

3. U predstavništvu je zaposleno 2 lica.

4. Lice ovlašteno za potpisivanje u ime Predstavništva je Rifat Mulabegović, direktor predstavništva.

II

Danom donošenja ovog rješenja Predstavništvo može početi sa radom. (so-171/94)

OGLASNI DIO**DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLJEDEĆA DOKUMENTA SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM****SARAJEVO**

Osmanagić Sulejman, putna isprava br. BH 191072 izdata 26. 05. 1993. godine,

Muslija Erina, putna isprava br. BH 139243 izdata 15. 09. 1993. godine,

Muslija Bajrija, putna isprava BH 198712 izdata 27. 07. 1993. godine. (so-86/94)

Sokolušić Kemal, štedna knjižica br. 155018-107143-5 DD Ban-ka Tuzla, filijala Gračanica. (so-167/94)

SADRŽAJ

254 Uredba sa zakonskom snagom o dopuni Uredbe sa zakonskom snagom o službi u Armiji Republike Bosne i Hercegovine	233	278 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Sumarskog fakulteta u Sarajevu	241
255 Odluka o aboliciji po službenoj dužnosti	233	279 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Pedagoške akademije u Sarajevu	242
256 Odluka o razrješenju i izboru sudija redovnih sudova	233	280 Rješenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "AIR BOSNA" Sarajevo	242
257 Odluka o aboliciji po službenoj dužnosti	233	281 Rješenje o imenovanju dekana Pedagoške akademije u Zenici	242
258 Odluka o razrješenju republičkog javnog pravobranioca	234	282 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pedagoške akademije u Zenici	242
259 Odluka o razrješenju javnih tužilaca	234	283 Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine	242
260 Odluka o razrješenju generalnog konzula u Generalnom konzulatu Republike Bosne i Hercegovine u Istanbulu	234	284 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o prijavi i odjavi boravka stranaca koji imaju status pripadnika Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja	242
261 Odluka o izboru ratnih predsjedništava Skupština opština Stolac, Vogošća i Bratunac	234	285 Naredba o uskladjivanju iznosa dodatka na djecu	243
262 Odluka o razrješenju i postavljenju ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu	235	286 Naredba o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa lične invalidnine, porodične invalidnine i uvećane porodične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedskog dodatka	243
263 Odluka o aboliciji po službenoj dužnosti	235	287 Naredba o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa invalidskog dodatka, dodatka za njegu i pomoć drugog lica i dodatka na djecu	244
264 Odluka o izboru ratnih predsjedništava Skupština opština Srebrenica, Kalinovik i Kupres	235	288 Naredba o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa osnovnog obezbjeđenja, porodičnog dodatka, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, stalnog obezbjeđenja i izuzetnog obezbjeđenja	244
265 Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Novinske agencije Bosne i Hercegovine "BiH PRESS" Sarajevo	236	289 Naredba da se humanitarnim organizacijama zabranjuje izmještanje, iznošenje predmeta, roba i drugih proizvoda, koji ne spadaju u lični prtljag građana sa teritorije Republike Bosne i Hercegovine	244
266 Uredba o ratifikaciji Memoranduma o suglasnosti - Programa kulturne, obrazovne, tehničke, naučne i saradnje na pružanju medicinske pomoći između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Iran za period od 1994. do 1999. godine	236	290 Naredba o vazdušnim putovima	244
267 Uredba o ratifikaciji Memoranduma o suglasnosti između Republike Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran, potpisan 1. maja 1994. godine u Teheranu u originalu na perzijskom i engleskom jeziku	238	291 Naredba o graničnim koridorima	245
268 Uredba o ratifikaciji Protokola o suradnji Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Predstavništva Republike Bosne i Hercegovine za humanitarnu pomoć u Republici Hrvatskoj	238	Ispravka Uredbe sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju	246
269 Odluka o dopunskim sredstvima općinama i gradu Sarajevu za period april-juni 1994. godine	239	Ispravka Uredbe sa zakonskom snagom o osnivanju Javnog preduzeća "AIR BOSNIA"	246
270 Odluka o oslobađanju od plaćanja određenih komunalnih usluga	240	USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE	
271 Rješenje o imenovanju sekretara Ministarstva vanjskih poslova	240	Odluka o utvrđivanju da odredbe člana 8. stav 5. i člana 15. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 18/92 i 11/93), prestaju da važe	246
272 Rješenje o imenovanju dekana Veterinarskog fakulteta u Sarajevu	241	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	
273 Rješenje o imenovanju dekana Ekonomskog fakulteta u Brčkom	241	Saopštenje - saopćenje o prosječnoj mjesečnoj plati za april/travanj 1994. godine	246
274 Rješenje o imenovanju dekana Više tehničke škole u Bihaću	241	Koeficijenti rasta cijena i koeficijenti rasta troškova života u RBiH u maju/svibnju 1994.	246
275 Rješenje o razrješenju direktora Zavoda za specijalno obrazovanje i vaspitanje djece Sarajevo	241		
276 Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za specijalno obrazovanje i vaspitanje djece Sarajevo	241		
277 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine	241		